

ЭНЭСИЭЛИ

Нам улууһун хаһыата — 1935 сыл алтынны 5 күнүгэр төрүттэммитэ

Тыл — омул баар-суох сыаннаһа уонна быстыспат бэлиэтэ. Хас биридди норуот бэйэтин ураты майгынаах культуратын, үгэстэрин, тылын харыстыыр сувереннай бырааптаах.

Саха Республикатын Тыл туһунан Сокуонуттан

УЛУУС ДЬАҤАЛТАТЫН КОЛЛЕГИЯТЫГАР

РЕКРЕАЦИОННАЙ-ПАРКОВАЙ ЗОНАЛААХ ТУРИСТИЧЕСКАЙ БАЗАНЫ ТЭРИЙЭР ТУБУНАН

«Сахайаан» ТОО салайааччыта Алексеев Г. Г., ыччат, туризм, физкультура уонна спорт дьаалаларыгар миинистерство туризмга отделын кылаабынай специалиһа Охотина О. А., дизайнер Ермолаев А. А., «Спутник Якутии» БМТ директора Охлопкова О. П. этиилэрин истэн, дүүллэһэн уонна улууска туризм сайдар кэскиллэрин учуоттаан, дьаһаһабын:

1. Туризм сайыннарыга улуус программатын олоххо киллэрини сүрүннээһингэ бастайааннай комиссияны манньк састааптаах тэрийэргэ:

- Иванов Е. Е. — улуус баһылыгын бастакы солбуйааччыта, председател, 2. Атласова У. П. — ыччат отделын сэбиэдиссэйэ, председатели солбуйааччы, 3. Алексеев Г. Г. — «Сахайаан» ТОО директора, 4. Ермолаев А. А. — дизайнер, 5. Сивцев К. Е. — улуус дьаһалтатын правовой отделын сэбиэдиссэйэ, 6. Абрамова И. К. — экономика отделыттан,

7. Попов М. С. — айылҕа харыстабылын улуустаабы комитетын начальнига, 8. Колпашиков Н. П. — «Эхо» ДЮТЦ директора, 9. Местников С. И. — сир комитетын начальнига.

2. «Нам улууһугар туристической-рекреационнай зонаны үскэтии уонна сайыннары Программатин» туризм сайыннары улуустаабы целевой программатын төрүтүн быһытынан бигэргэтэргэ уонна бу программа базатыгар 1997 сыл балаһан айын 30 күнүгэр дылы болдьоххо улууска туризм сайыннарыга бизнес-былааны ырытан онорорго.

3. Бизнес-былааны ырытан онорорго манньк састааптаах айар бырайыактыр бөлөбү тэрийэргэ:

- Бекетов Н. В. — к. г. н., СГУ ФЭИ проректора, салайааччы, Ермолаев А. А. — дизайнер,

Алексеев Г. Г. — «Сахайаан» ТОО салайааччыта, Колпашиков Н. П. — «Эхо» ДЮТЦ директора, Охлопкова О. П. — «Спутник Якутии» директора,

4. Инвестициялары туһанар сыалынан «Сахайаан» ТОО базатыгар аһаҕас акционернай обществоны тэрийэри наадалаабынан ааһарга, бары интэриэстээх юридической уонна физическэй сирэйдэри кытыннарарга уонна Бастайааннай комиссия (Иванов Е. Е.) улууска туризм инвестирууларыгар тэриллэр АО үчүрүдүттэригэр конкурсу биллэрэригэр (1997 сыл балаһан айын 30 күнүгэр дылы).

5. Улууска туристической-индустрия сайдар кэскилин учуоттаан улуустаабы үөрэх управлениета (Дьячковская Н. Г.), ыччат отдела (Атласова У. П.):

1997-98 сс. үөрэх дьылыгар оскуола-ларга профориентационнай үлэни ытталларыгар.

СР Правительствотын кадрдары бэлэмнээһингэ Департаментин нөүгө 1998 сылтан Россия уонна КГТ ВУЗ-тарыгар баһалаахтары туризмга кадрдары бэлэмнээһингэ ытталларыгар.

6. Кангалас тумулун базатын улууска төннөрөр механизмы онороругар Бастайааннай комиссияны эбэстииргэ.

7. Нам улууһугар туризм сайыннары Программатин республиканскай «СР-пар аан дойдутаабы уонна республиканскай туризм сайыннары Программатыгар» киллэрэр туһунан СР Правительствотыгар ходотайстволуура.

8. Бу дьаһал туолууун хаамытын туһунан комиссия информациятын (Иванов Е. Е.) алтынньыга истэргэ.

9. Бу дьаһал туолууун хонтуруолун улуус баһылыгын бастакы солбуйааччы Иванов Е. Е. сүктэрэргэ.

Улуус баһылыга А. Н. ЯДРЕЕВ.
31.07.97 с. № 23 к.



ҮРҮҢ ИЛГЭ ҮЛЛЭ ТУРДУН

„Эбэлэр“ санаалара бөбөөх

Аппааны нэһилигэр КП Эһиллээбиттэн дьон - сэргэ бааһынай хаһаайыстыбалары, түмсүүлэри тэринэн үлэлээн-хамсаан, айахтары ниттэн олоороллор.

Урукку «Хатын Арыс» КП баланастыгар турар Эбэ-сайылыга былырын ким да тахсан олохсуйбакка иччирэхсийэн турбута. Онтон быһыл саас, сага тэриллэбит «Үрүҥ илгэ» түмсүү салайааччыта Ноговицына Екатерина Ивановна үлэ кэстүбүт буолбут кэмигэр нэһилинньэни үлээн хааччыһыыга улахан ситиһиллэри онордо. Түмсүүгэ уопсайа 17 үлэһит кириэр, олорон сорохторо окко, халпыстаба, онтон 5 киһи Эбэ уонна Сиэнньики сайылыктарыгар сүөһү көрөллөр.

Үлэһиттэр сайылыкка ыам ыйыгар, Ньюкулун иннинэ тахсан олохсуйбуттар. Эбэ-ба 3 киһи, Сиэнньикигэ 2 киһи, бары биригэ үлэһиттэр. Бэйэлэрин уонна түмсүү үлэһиттэрин сүөһүлэрин көрөн олоороллор. Үүтгэрин сүүрдэн сүөгөйдэрин Аппааныга «Үрүҥ илгэ» түмсүү заводугар киллэрэллэр. Техника суох буолан сүөгөйдэрин тиэйингэ бытаары тахсар эбит. Обраты ныйрайдэр иһэллэр.

Сайылыкка 16 ыанар ынах, 15 кытарах ынах баар. Бири кунан орус уу баһан туһалаыр. Сайылыкка оҕо сагата-ингэтэ кнэһэнни чуумпуу аймыр, оболоо үрүҥ аһы аһаан абыранан эрдэхтэрэ. «Оболорбут көһөн тахсаппытын концерт көрдөрөн үөрдүбүттэрэ, биригин да этэр буоллар ылыах-туойуох эбиттэр» диир төрөппүттэр үөрэллэр.

Үлэһиттэргэ бурдук, саахар уо. д. а. бордодуктала-ры биэрбиттэр, онтон биригин бэйэлэрин харчыларыгар аһыыллар.

«Үрүҥ илгэ» сага тэриллэн эрэр түмсүү буолан ыарахаттар бааллар. Транспор-түмүгэр бириэстээх миэстэни итэҕэстэрдээхпит үрдүнэн ылыбыт. Маннайгы миэстэни Өлүөхүмэ улуусПОта ылла. Кини мас тардыһытыгар, волейболга элбэх куорат уонна улуус сборнай командатын чилиэнэрин аҕалытара эрдэттэн биллибитин үрдүнэн тэрийэр комитет «ыраах сиртэн кэлэн кыттыны ылбытара да үчүгэй» диир, ханнык да ыстаарааптыр миэрэни туттубата.

Эһил манньк күрэхтэһинин биһиэхэ — Эһисэли хочотугар ытарга быһардылар. Онтон биһиги коллектив-тыгар улахан эппиэтинэстээх элбэх бэлэмнэни үлэ ытыллара былааннаар. Бастатыйам бүтэһингэр улуусПО бырабылыанньатын, профкомун ааттарыттан бийыл кыттыбыт табаарыстарга барыларыгар махтал-баһыыба тиэрдэбин уонна инникитин кинилэргэ чэһин доруобуйам, үлэлэригэр-спортка үрдүк ситиһиллэри баһарабын, инникитин даһаны манньк күрэхтэһиллэригэр актыыбынайдык кыттан, биһиэхэ күөс-көмө буолалларыгар ыгырабын.

Фома ПРОТОПОПОВ, Нам улусПОтун профкомун председателэ.

дара эргэ буолан уонна ардах түһөн отчуттар эрэни көрбүттэр. Икки «Беларусь» бири «ДТ-75» бааллар да «бу эргэ техниканаан уонна дьаһалта өттүттэн көмөтө суох кыайан уһундук үлэһит кыахпыт суох» диир үлэһиттэр кэпсиллэр.

Ыарахаттар ханна баһар бааллар. Хас эмэ уонунан сылы быһа үлэлээн кэлбит техника тиксибит бааһынай хаһаайыстыбалара, түмсүүлэрэ саппаас чааска харчыларын уу курдук куталлар. Онтон сага техниканы ылаһ кыахтара суох.

Ол да буоллар тыа сирин үлэһит дьон, хара илиилэринэн үлэлээн олоорор дьон, ол иһингэр Эбэ сайылыгын үлэһиттэрэ, санааларын түһэрбэттэр, олохтун тупсара сатыахпыт диир бөбөх санаалаахтар.

В. РЫКУНОВА.

«Үрүҥ илгэ» сага тэриллэн эрэр түмсүү буолан ыарахаттар бааллар. Транспор-

түмүгэр бириэстээх миэстэни итэҕэстэрдээхпит үрдүнэн ылыбыт. Маннайгы миэстэни Өлүөхүмэ улуусПОта ылла. Кини мас тардыһытыгар, волейболга элбэх куорат уонна улуус сборнай командатын чилиэнэрин аҕалытара эрдэттэн биллибитин үрдүнэн тэрийэр комитет «ыраах сиртэн кэлэн кыттыны ылбытара да үчүгэй» диир, ханнык да ыстаарааптыр миэрэни туттубата.

Эһил манньк күрэхтэһинин биһиэхэ — Эһисэли хочотугар ытарга быһардылар. Онтон биһиги коллектив-тыгар улахан эппиэтинэстээх элбэх бэлэмнэни үлэ ытыллара былааннаар. Бастатыйам бүтэһингэр улуусПО бырабылыанньатын, профкомун ааттарыттан бийыл кыттыбыт табаарыстарга барыларыгар махтал-баһыыба тиэрдэбин уонна инникитин кинилэргэ чэһин доруобуйам, үлэлэригэр-спортка үрдүк ситиһиллэри баһарабын, инникитин даһаны манньк күрэхтэһиллэригэр актыыбынайдык кыттан, биһиэхэ күөс-көмө буолалларыгар ыгырабын.

Фома ПРОТОПОПОВ, Нам улусПОтун профкомун председателэ.

Уопсайынан мэгэлэр биһигини — былырынгы кыаһылаахтары бийыл туох кыааларынан кэлин миэстэ-бэ үтэйэ сатыырга эрдэттэн сорок оноскубуттара миэстэтигэр тийээппитин кытары тэрийэр комитет, судейскай коллегия чилиэнэрин быһыларыттан — сыһанна-

рыттан өтө көстүбүтэ. Элбэхтэн бири түгэни да абын-нахпына ааһааччы өйдүө дии саныбын. Ол курдук аһаҕас кытааччыларым докумуоннарын (паспордарын, үлэ киниискэлэрин о. д. а.) үс төгүл төхтүрүһүн туран бэрэбиэркэлээтилэр. Ол да буоллар туох да «фальшивканы» булбакка кыһыйдылар, команда кытары көһүлээтилэр.

10 чыһыла кнэһэ командалар городокка балааккаларын туруорунан бүппүттэрин кэһнэ фестивалы үөрүү-лээхтик аһы церемонията буолла. Фестиваль кыттылаахтары тэрийэр комитет председателэ, «Холбос» кадрга солбуйар председателэ Валерия Никитич Попов эбэрдэлээтэ уонна фестиваль аһылыбытын биллэрдэ, биһиги командабыт фестиваль былаабын көтөхтө. Ол кэһинтэн «Холбос» республика бырабылыанньатын председателэ Попов Дмитрий Дмитриевич эбэрдэлээн тыл эттэ. Кини манньк түмсүүнү сыл айы ытыллар буоларын өйүүргэ бэлэмн биллэрдэ. Улуустар-тан эбэрдэ тылы этэр чие-с биһиги улусПОбут председателигэр Корнилов А. И. тигистэ. Кини фестиваль кыт-

V культурнай - спортивной фестивалыга

От айын 10—12 күннэригэр Мэгэ-Хангалас улууһун Хаптаһай нэһилигин бири кэрэ миэстэтигэр — Тамма үрээ улуу Ленаба түһэр сиригэр баар харыйа — үөт талах тулалаах үчүгэйкээн тумул хонутугар «Холбос» респотребсоюз 9 улуустарын 10 потребсоюзтарын уонна потребобществоларын 25-тин киһилээх командалара уонна «Холбос» бырабылыанньатын куорат иннинээһи тэрилтэлэрин холбоһуктаах командалара, онтон барыта 11 команда мустан, V культурнай-спортивной фестивалга түмсэн, спорт 6 көрүгэр, уусуран самодетельноска күөн көрүстүлэр. Фестиваль сүрүн девинэ М. К. Аммосов төрөөбүтэ 100 сылыгар аналаах этэ. Ол иһин эрдэттэн эттэххэ, биһиги ырабыт-тойуктук ис хоһоонноро М. К. Аммосов туһунан этилэр. Ол эрээри хомойуох иһин, жюри үгэс чилиэннэрэ Мэгэ-Хангаластаан төрүттээх буоланнар фестиваль сүрүн девинигэр болбомтолорун уурбатылар.

Уопсайынан мэгэлэр биһигини — былырынгы кыаһылаахтары бийыл туох кыааларынан кэлин миэстэ-бэ үтэйэ сатыырга эрдэттэн сорок оноскубуттара миэстэтигэр тийээппитин кытары тэрийэр комитет, судейскай коллегия чилиэнэрин быһыларыттан — сыһанна-

тылаахтары эбэрдэлиригэр биһиги улууска М. К. Аммосов 100 сылын бэлиэтир үбүлүүһүнэй ыһаахтар үрдүк таһымнаахтык ытыллыбыттары бэлиэтээн абын-на. Маныаха «Холбос» респотребсоюз бырабылыанньатын председателэ Попов Д. Д. онорбут көмөтө улахан оруолаабын бэлиэтээн туран, Корнилов А. И. улуус дьаһалтатын, М. К. Аммосов фондатын ааттарыттан Д. Д. Поповка сувенир туттарбытын фестивалы аһы церемониятын кыттылаахтара уһун ытыс таһынытынан уруйдаатылар.

Церемония кэһинтэн дьылээхтэр «Кыталык» ансамбль кыттылаах эбэрдэ концерттара, ол кэһинтэн «Мисс» конкурса, сыһына-лан-доһордоһуу үөрүүтэ хо-йукка диири ытылына. Кыһыта баар, былыттаах буолан, ыччаттар бэркэ диир тэринэн бараһан күн тахсытын көрөөр церемониялара буолбата.

Бу ытыллыбыт культурнай-спортивной фестивалга биһиги 17 киһилээх коман-дабыт уопсай түмүккэ, төһө даһаны батты сатаабыттары үрдүнэн, 11 командата-ан иккис миэстэни ылыбыт. Миһ саныаһар бу улахан

ситуация. Былырын кытты-быт 2 киһин бийыл кыайан барбатахтара, онтон миһ 4 аһаан иһигэр кирисибит киһи диир баһа санаалаабым. Биридин көрүгүннэринэн ылар эбит буоллаха, биһиги ситиһиллэрибит маньктар:

100 метр дистанцияга сүү-рүүгэ кыргыттарга Тарабу-кина Е. И. төрдүс, уолат-тарга Герасимов Сергей Иванович бастакы миэстэлэ-ри ылылар. Манна бири кысыпты, бири уолбут та-быллан сүүрбэжкэ зачет биэрбэтилэр;

100х4 киһилээх эстафетага эрэллээхтик бастаатыбыт (Тарабукина Е. И., Назаро-ва О. П., Герасимов С. И., Яковлев Иван Васильевич); национальнай ыстаныыга үс төгүл үстэ ойууга биһиги киһибит Герасимов Сергей Иванович олус табыллан ыс-танан, эрэллээхтик бастаа-та, оноһоһор маастары кэһ-нигэр хаалларда. Элбэх ки-һи бу көрүгүгэ биридин да-һаны зачетнай ыстаныыны онорботугар, бу көрүгү олус уустуктардаах эбит;

мас тардыһытыгар 75 кг дылы ыһааһыннаахтарга Яд-ревы Иннокентий Васильевич Өлүөхүмэ эрэ киһитигэр хот-торон, иккис буолла. Бу эдэр спортсмен инникитин

Фома ПРОТОПОПОВ, Нам улусПОтун профкомун председателэ.

● КҮННЭТЭ КӨРӨР ДЬОММУТ ●

Дьону - сэргэни көбүлүүрэ

Удуспутугар урдуг уонна билигин даҕаны производствоба дьулуурдаах үлэлэринэн, дьону-сэргэни үлэбэ көбүлүүр, тэрийэр, салайар дьобурдарынан нэһилиэнньэбэ киэнник биллибит, биһирэммит элбэх дьоннордоохпут.

Кинилэр истэриттэн «Бочуот знага» орденнаах Варвара Николаевна Колпашникова бу күнүгэр 70 сааһын туолар. Кини Хатыг Арыы нэһилиэгэр 1927 с. атырдыах ыйын 6 күнүгэр сүөһүнэн нитиллэн олохтубут, үөрэбэ суох дьон дьэ кэргэнигэр төрөөбүтэ. Ийэтэ кини үстээбэр өлөн аҕатын көрүүтүгэр хаалбыта. Нэһилэ 4 кылааһы бүтэрээтин кытта 1941 сыл сайын сэри буолан салгыы үөрэммэккэ бэйэтин колхозугар Кыһыл Дэрэбинэбэ сайыннан от бурдук хомууругар, сааһын бурдук ыһытыгар, сирин бараналааһынга, бааһына күрүөтүн тутуутугар, кыһын от-мас тэийинигэр, сүөһү аһатытыгар сэригэ барбата кырдыаҕас эрдьону, дахталлары кытта 14 сааһыттан тэигэ үлэлээһин уһун сыллаах производственинай үлэтин сабалыыр. 1943 с. төрөлүүт аҕата Колпашников Николай Николаевич армияга ыгырыллар, эвинч байыаннай чааска сэриилэһэ сылдан хаһан хаһаа өлбүтө биллибэт. Сураба суох сүлүүттэр ахсааннарыгар сылдьар.

Балбаара ийэлээх аҕата өлөн үөрэбин бырабан сэриинэр, кыһалбалаах кэмнэригэр сорботоһун туран хаалбыта. Сии эмнэ сэрии сабаһаабы оҕолор курдук аччыктааһыны, тонууну-хатыны, үлэ мөрдөрүн этини хаанынан билбитэ. Сэрииттэн аҕаба суох инбэлиит буолан кэлбит бэйэтин биһир дойдубулааҕар Колпашников Илья Гаврильевичка кэргэн тахсыбыта. Аҕыйах сыл биһиргэ олоорот кэргэнэ өлөн түөрт кыра оҕолорун кытта олорон хаалбыта. Ону өссө биһир кыһалба эбиллибитэ.

Балбаара 1945 с. комсомол кэккэтигэр кириэр, өлгүү сылыгар тыллаах өстөөх биһир бастыг комсомолка быһыгынан колхозтаабы магнайгы сүгүөх комсомольскай тэрилтэ секретарынан талыллар. Мантан ыла кини общественной үлэ араас салааларыгар салайар, тэрийэр дьобура сабаламмытынан барар. Кини салалтатынан комсомолеттар, ыччаттар «Дэрэбинэбэ» ыраас олох иһин» дьэ девизтээх үлэни ытталлар. ыаллары кэрийэ сылдьан дьэ иһин-таһын ыраастык тутталларыгар, дьыалэрин кыһалыылларыгар, үчүгэй туалеттары тутталларыгар өйдөтөллөрө, үлэ араас көрүгэр субботниктары тэрийэллэрэ, ыалларынан агитатордары сыйыаралара, кинилэр миэстэбэ уонна дойдуга урдүнэн араас сонуннары кэлсиниллэрэ, быһбардыр системаны үөрэтэллэрэ.

Варвара Николаевна нэһилиэгиттэн ханна да барбакка колхоз, совхоз араас үлэлэригэр биһир күнү өрөөбөккө, биһир эмэ сыл уопуска дьэни ылбакка 44 сыл устата илтин араарбакка үтө суобастаахтык, таһаарылаахтык үлэлээбитэ. 1960 сылтан бэттэх наар ыаньыксыттаабыта, ферма старшайа этэ. 1967 сыл кини салайар коллектива Октябрь 50 сылын көрсө хас биһирдин ынахтан 2000 кг үтүү ыахпыт дьэни оройуон урдүнэн ыгыры таһаарыттары чыэтээхтик аһары толорбуттара. Бу ферма хас сылын аайы үтүү ыа-

һынга бастыгнар кэккэлэригэр испитэ.

Варвара Николаевна 1965 с. партияга чилиэнинэн кирибитэ. 12 сыл субуруччу Кыһыл Дэрэбинэ партиянай тэрилтэтин секретарынан үлэлээбитэ, кини партия оройуоннаагы комитетын, бюротун чилиэнэринэн, райсовет уонна нэһилиэк советтарын депутатынан хастыгыта да талыллыбыта. Икки сэбэккэ иккиэнэригэр бастайааннай комиссияларга председателинэн үлэлээбитэ. Бастайааннай комиссияларга, депутат да-быһытынан өрүү үчүгэйдик үлэлиирэ. Итиннэхэ мин биһир холобуру аҕалабын. 1971 сыл бэс ыйын 9 күнүгэр республика биһир кырдыаҕас корреспондента В. Ойуурускай «Норуот итэбэлэ» дьэни «Кымына» суруйбут ыстатыйатыгар: «Варвара Николаевна Колпашникова председателлээх тыа хаһаайыстыбатын бастайааннай комиссията ордук үчүгэйдик үлэлиир. Бу комиссия элбэх боппуруоһу бэлэмнээн сессияга, исполкомга туруорда, үгүс тэрийэр-массовай үлэни ыттыта, нэһилиэк советын биһир активнай депутата. Ол курдук кини быһбардааччыларыгар сылга иккитэ хайаан да отчуоттуур, киннэхэ биһирбит сохуодахтарын исполкомга, колхоз правлениетыгар, парткомга туруорсар. Ити түмүгэр бааньык, маҕаһын тутуутун, фельдшерскэй дуун аһыллытын ситистэ. Саас бөһүөлөккэ мас олордутун, ыраастааһын үлэтин тэрийэр, сыл түмүгэр хаһаайыстыбанынай кинигэни толорууга, квартал аайы сүөһү перепинигэр, үп хомууругар кыттар. Ону бөһүөлөк иһингэр депутат Варвара Николаевна кыттыбатах, тэрийсигэтэх, көмөлөспөтөх үлэтэ дьэни ахсааннаах буолуо», — дьэни.

1977 с. «Кымы» хаһыакка Саха сирин урдүнэн «Үлэ дьысипилинэтин туһунан санаалар» дьэни дьириг ис хоһоонноох ыгыры суруйан таһаарытын бары үлэ коллективтары муньахтарыгар дьүүлэспиттэрэ, улаханник сэигэрбиттэрэ.

Варвара Николаевна өскөтө үөрэхтээбэ эбитэ буоллар дьонугар - сэргэтигэр өссө элбэҕи оҕоруоҕа, туһадыаба хааллаба. Кини урдук производственинай үлэлэргэ кыттытын сыаналаан Правительство «Бочуот знага» орденынан наҕараадалаабыта. «Кылбиһинээх үлэтин иһин», В. И. Ленин төрөөбүтэ 100 сылынан медальынан, Саха АССР Верховнай Советын Уобаластаагы комитетын Бочуотунай грамоталарынан наҕараадалааммыта. Производственинай үлэтинэн сибээстээн оройуон, совхоз салалталара биһирбит Махтал суруктара, грамоталара хас эмэ уонунан аабылаллар. Коммунистическай үлэ ыдарыга.

Кыайы 30 сылын көрсө Кыһыл Дэрэбинэттэн сэриигэ баран өлбүттэргэ патристик туруоруутугар нэһилиэнньэ үкэс кыттытын көбүлээбит уонна тэрийсигэ дьоннортон биһирдэстэрэ. Варвара Николаевна норуотун туһугар үлэлээбитэ. Билигин бочуоттаах сынналанга олоор.

Н. ГАВРИЛЬЕВ,
Аппааны.

АС-ТАҢАС ХАЛЛААНТАН ТҮСПЭТ

Хортуоппуй — маанылаах аспыт

(Салгыта. Иннин 84 №-гэ көр.)

II. ҮНҮҮЛЭЭХ 80-С СЫЛЛАРГА

1960-с сыллартан ылата Советскай Союзка тыа хаһаайыстыбатын массыналарын уонна одуиеларын урдук оҕоруулаах сага көрүннэрэ, ону сэргэ ууну сиңирдэн кутууга аналлаах тэриллэр оҕоһуллар буолбуттара. Техническэй прогресс ити ситиһиллэригэр олобуран, хортуоппуй үүнэригэр идэтибит звенолары тэрийии республика урдүнэн 1964-65 сс. сабаламмыта. Биһиги оройуонмутугар ити үлэ 1965 с. сылтан ылата олохтоохтук сайдан барбыта. Идэтибит звенолары анал сиринэн-уотунан, үлэлиир кадрдарынан, техниканын хааччыһыга, базаларын тэрийингэ элбэх ырахаттары, мэхэйдэри хас хаһаайыстыба аайы көрсүллэрэ. Ити төһө да Правительство өттүттэн үбүлээһингэ көмө оҕоһулларын урдүнэн тахсара.

1965-71 сылларга хортуоппуй хаһаайыстыбатын сагалы тэрийингэ элбэх үп угуллубута. Анал звенолар сага трактордарынан, тыа хаһаайыстыбанын массыналарын, ардахтатар установкаларынан, насоснай станцияларынан хааччыллбыттара. Звенолары туранга дуох, ичигэс тыһынаах кумах ардайдаах, элбэх уулаах сиринэн бастайааннайдык хааччыһы боппуруоһа төһө да утарсылаабын урдүнэн сыһыа быһаарыллан испитэ. Итилэр түмүктэригэр 1975 сылга оройуон хаһаайыстыбалара хортуоппуй ыһытын иннин 45 гектартан (1965 с.) 420 гектарга тизрибиттэрэ, кини биһир гектартан орто үүнүүтүн 54 центнертэн 72,5 центнергэ дылы үрдэспиттэрэ.

Парников Алексей Николаевич («Нам» совхоз) салайар звенота 50 гектар иннээх сиртэн 145-ти центнер хортуоппуй орто үүнүүтүн ылан, оройуонна рекорду олохтообута уонна Нам да оройуонугар кини иннээх ыһыттан хортуоппуй урдук үүнүүтүн ылаахха сөптөөбүн дакаастаабыта. Кылгас кэм иһингэр хортуоппуй ыһытын 420 гектарга дылы кэнэтин уонна кини үүнүүтүн 72,5 центнергэ тизриин туһугар оройуонга ылыллыбатах кирбии этэ. Бу ситиһин үлэбэ звеньевой системаны табатык олохтоонунтан, кинилэргэ материальнай да, моральнай да көмө өрүүтүн оҕоһуллар буолууттан улахан тугулуктаага. Маны сэргэ сир оҕоһуутун культурата үрдэһинэ, агрономнар айымньылаах үлэлэрэ быһаарар суолтааба.

Оройуон совхозтара хортуоппуйтан валовой үүнүүнү ылыга 4000 тонналаах кирбиини магнай 1979 сылга 575 гектар сиртэн 4132 тонна үүнүүнү ылан, (гектартан ортотунан 88 центнер) аһары түспүттэрэ. 1980-84 сыллартан үһүгэр оройуон урдүнэн хортуоппуйтан мөлтөх үүнүү ылыллыбыта. Ити кэмгэ сыл өрүү-өрүү 2 төгүл 4 тыһыынчалаах кирбии (4527, 4450 тонна) ситиһилибитэ.

Хортуоппуй ыһытын инэ общественной секторга 1985 сыллаахха 585 гектарга тийбитэ, ити оройуон урдүнэн дуосай ыһы 9,3 бырыһыангар тэннээрэ. Ыһынын дьарыктанар звено ахсаана 10-га тийбитэ. Кинилэр ити дыл 5429 тонна хортуоппуй үүнүүтүн ыланнар былааннарын таһынан 1439 тонна эбин хортуоппуй хомулбуттара. Государствова 3318 тоннаны туттарбыттара (былаан 1860 тонна). Олус үчүгэй түмүгү М. Аммосов аатынан совхоз ситиспитэ (звеньевой Ли Максим Николаевич) 153 гектар иннээх сиртэн ортотунан 102,8 центнер үүнүүнү ылбыта. Оттон Винокуров Иннокентий Степанович («Нам» совхоз) 50 гектартан ортотунан 146 центнер үүнүүнү ылан, оройуон рекордун тутсарбыта. Носков Дмитрий Дмитриевич («Хатыг Арыы» совхоз) биһирдин гектартан 128 центнер үүнүүнү хомууан, оройуонга иккис миэстэлэммитэ.

1986-87 сс. хаһаайыстыбаларга хортуоппуй инэ 630 гектарга тийбитэ. Ол эрээри былааннаах үүнүү ити дьылларга кыайан ылыллыбатага. Итинэ сүрүн биричиннээн Лена өрүс наһаа хойутаан эстэн, ыһы үлэтэ бэс ыйын 10-15 күнэригэр буппүтэ үүнүүнү ылыга охсуулаах буолбута. Манна эбин от ыйыгар уһун кэмгэ олус ити (32-35 кыраадыс) күннэр тураннар үүнэһин кэхтинтэ тахсыбыта.

Өрүс эстиитин иннинэ (учаастага өтөрүнэн уу ыла илгэр эрэн) ыһытын нам ыйын 20 күнүгэр бүтэрибит Ли Максим звенота 1565 тонна валовой үүнүүнү ылан, биһир гектар орто үүнүүтүн 100 центнергэ тизрибитэ, онон 317 тонна хортуоппуй былааны таһынан ылбыта. Звено ситиһитин биһир кистэлэнэ—ыһыны эрдэ кэмнэгэр ытыгы, ол түмүгэр хортуоппуй быгытын уонна сибэккилэниитин кэмнэгэр олус куйаас күннэри мүччү түһүү ситиһилибитэ. Ону тэнэ куйаас күннэргэ ууну үчүгэйдик куттарыы почва наһаа итиийитин таһаарбатагар сытар.

1988 сылга хаһаайыстыбаларга ыһы инэ 696 гектарга, үлэлиир звено ахсаана 13-кэ тийбитэ. Ити дьылга хортуоппуй валовой үүнүүтэ 6930 тоннага тэннэспитэ, биһир гектартан ортотунан 99,8 центнер үүнүү ылыллыбыта, дьыгинэн 100 центнердээх кирбии магнай ылыллыбыта дьэххэ сөп. Бу хортуоппуй үүнэрээччилэргэ улахан ситиһиллээх дьылынан буолар. Хортуоппуйу государствова атылыыр былаан 2,3 төгүл толооруллубута.

1989 сыл Нам улуһун хортуоппуй үүнэрээччилэригэр өргө дылы үчүгэй өттүнэн ахтылла сылдьар дьылынан буолара буолуо. Оройуонга хаһан да үүнэриллэбэтэх рекорднай үүнүү ылыллыбыта. Хаһаайыстыбалар 8888 тонна хортуоппуй валовой үүнүүтүн ыланнар, биһир гектартан орто үүнүүтүн 138 центнергэ тизрибиттэрэ. Бу тыһыс айылбалаах дойдуга кини иннээх сиртэн (644 га) бачча үүнүүнү ылаахха дьэтэххэ, олус үчүгэй түмүк. Государствова хортуоппуй атылааһын былаанна 273 бырыһыан толоруллубута. Оройуон былаанын (2200 тоннаны) аһардас «Хатыг Арыы» совхоз толорон турар. Звеньевойдар Эверстов Никита Константинович, Носков Дмитрий Дмитриевич, Григорьев Тихон Тихонович, Протопопов Николай Семенович биһирдин гектартан туһааннаабынан 154,7, 149,7, 144,7 уонна 140,3 центнер үүнүүнү ылары ситиспиттэрэ. Ону аһан бука Саха сирин хортуоппуйа бачача үгүөрүтүк аан



магнай 1989 сыллаахха собуруу Иркутскай уобаласка атыыламмыга буолуо. «Хатыг Арыы» совхоз хортуоппуйун биригээдэтин биригээһинэ Петров Матвей Матвеевич старшайдаах оройуон үс совхозун («Хатыг Арыы», М. Аммосов аатынан, «Нам») бэрэстэбинтэллээ Усть-Кутка 762 тонна хортуоппуйу киһилтэн 22 харчы туттароттара. Ол курдук өтөрүнэн буолбатах хортуоппуй үүнэригэр олус табыгастаах үчүгэй күн-дьыл кэлэн аспыта. Кэтэх хаһаайыстыбалар эмнэ өлгөм үүнүүнү ылбыттара. Кинилэр үүнүүлэрэ докумуонунан сыллата ахсын кыайан учуоттамат, 126 гектар интэн аччыгыга 1260 тонна үүнүүнү ылбыт буолаахтарына, оройуон 10000 тонна валовой үүнүүнү аһарыта чачы.

1990 сылга Лена хойутаан эстибитэ, ону аһан икки сиртэ —Эһэлээххэ уонна Баакыччага—харчы. Ол барытын түмүгэр хортуоппуй, оҕуруот сирдэрэ ууга барбыттара, ыһы үлэтэ бэс ыйын 21 күнүгэр буппүтэ. Ити урдүнэн хаһаайыстыбалар биһир гектартан ортотунан 74 центнер үүнүүнү ыланнар, хортуоппуй валовой үүнүүтүн 4783 тоннага тизрипиттэрэ. Бу дьылга кэтэх хаһаайыстыба ыһыта 203 гектарга тийбитэ, онон хортуоппуй ыһыта оройуон урдүнэн 772 гектарга тэннэспитэ. 1991 сылга общественной сектор 569 гектар сиртэн 4340 тонна хортуоппуйу ылан, орто үүнүүнү 79,8 центнергэ тизриптэ. Бу икки сылларга госзакуп былааннара туолбуттара.

Өскөтүн биһиги хаһаайыстыбалар 1985-91 сс. көрдөрүүлэрин бу иннээһини эстэ сыллаах (1978-84 сс.) түмүгү кытта тэннээтэхпитинэ, хортуоппуй валовой үүнүүтүн ылы кэнники кэмгэ 12941 тонна улааппытын көрөбүт. Биһир гектар орто үүнүүтэ 61,2 центнертэн 86 центнергэ тийдэ, ыһы инэ 100 гектарынан кэнгэтэ.

1992 сылга улуус урдүнэн коллективнай хаһаайыстыбалар (совхозтары холбоон) гектартан ортотунан 57,4, бааһынайдар 49 уонна чааһынайдар 52 центнер хортуоппуй үүнүүтүн ыланнар хобдох көрдөрүүлээхтэр. Улуус урдүнэн хортуоппуй ыһытын инэ барыта 704 гектарга тэннэспитэ.

1993 сылга хортуоппуй ыһытын инэ улуус урдүнэн 655 гектарга дылы таһары түһэн турар. Ити рынокка кириин сабыдыала. Общественинай сектор ыһыта 459, бааһынайдар иннээрэ 66 уонна чааһынайдар иннээрэ 130 гектар этэ. Күн-дьыл усулуобуйата ырахаттардаах буолан уонна өрүс мута улаатан, орто үүнүү кыайан ылыллыбатага. Хаһаайыстыбалар гектартан ортотунан 65,1, бааһынайдар 43, чааһынайдар 55,8 центнер үүнүүнү ылбыттара. Төһө да 1992-93 сылларга хортуоппуй атыыланар сыаната республика улааппытын урдүнэн үүнүү мөлтөх буолан, хаһаайыстыбалар да, биһирдинлээн дьоннор да экономическай балаһыаньаларын ити түгэниинэн туһанан кыайан көнөрбөтөхтөрө.

1994 сылга хортуоппуй ыһытын инэ кэтэх хаһаайыстыбаларга күүскэ улаатан, 233 гектарга тийбитэ. Оттон общественной ыһы 432, бааһынайдар ыһыллара 88 гектарга тэннэспитэ.

Үүнээһингэ саамай табыгастаах усулуобуйалаах дьыллар биһиги удуспутугар олус сэдэхтик кэлэн аһаллар. Мин саастылаахтарым, онтон аҕа дьоннор өйдүлүлэринэн 1994 сылга тэннээх өг, олус дуот куйааһа суох күннээх дьыл кэлэн аспытын өйдөбөттөр. Олохпут туһула төрдүттэн дуларыар усханьагар оҕустаран, ити айылда дэнгэ маанылаан бэлэтиир сайыннан улуус коллективнай хаһаайыстыбалара, бааһынайдар даҕаны кыайан туһамматтарга, Арай кэтэх хаһаайыстыбалаа хаһан да үүнэрбэтэх өлгөм үүнүүлэрин ылбыттара. Ол урдүнэн улууска хортуоппуй уопсай валовой үүнүүтэ 5477,1 тоннага тэннэспитэ, биһир гектартан орто үүнүү 72,7 центнергэ тийбитэ. Ити 1989 сыллаах общественнай сектор үүнүүтүттэн 3411 тоннаан кыра, Оттон хаһаайыстыбалар 432 гектар интэн 3467 тонна хортуоппуй валовой үүнүүтүн ыланнар, орто үүнүүнү (80,3 ц/га) көрдөрбүттэрэ. Нэһилиэнньэ ситэтэ суох дааннайынан 1450, бааһынайдар 560 тонна хортуоппуй, үүнүүтүн ылбыттара.

И. ЕРЕМЕЕВ.

(Салгыта бэчээттэни)

Снимокка: Винокуров Иннокентий Степанович



Кырдыбас тутааччы Ким Петрович АБРАМОВ сааһын тухары төһөлөөх дьэни-уоту, производственной объектары дьэндэппитин киһи ааһан сиппэт. Тугуу ветерана атырдыах ыйын 10 күнүгэр бэлэтэнэр

Тутааччылар күннэринэн бары коллегаларын — билигин үлэлини сылдыар, үлэтэ да суох сылдыар тутааччылар — истинник эбэрдэлиир уонна бу кыракий хөһооннорун дьөрбөтүн бэлэтири. «Энциэли» хаһыат коллектива корреспондентин эбэрдэтигэр кыттыһар.

Хаһан эрэ сырдык санаа Айыы дьонун сирдиирэ, Эркээйини охсон биэрэ Эрэл кымын саһара. Көннин дикки хайыспакка, Тохтоон, туран да хаалбакка Сырдык санаа иникилээн Угуйара урутаан, Сындалбаннаах уһун айан

Аартыгын тобулара, Оһол-моһол оһууруттан Албаһынан куотара. Кини отой билбэтэ Маныы — кэтин кэнниттэн Хара санаа иһэрин Бэлэм суолу кэһэрин. Сылланын нукуту түһэри Сырдык санаа сыппыта... Хара санаа, былаас ылаары, Уөмөн тийэни төйүппүтэ... Дьүһүн — сөбөрү кубулунан Кини сирдээн барбыта, Быртаһ, мөкү кэмэлдьитэ Дьэһилийэ, тэһийбитэ. Айыы дьоно араарбакка Айаннаһа турбута, Батыһа көрө, сыдыаһыбакка Сырдык санаа сыппыта...

Сир халлааннын силбэһэн

Күннээх түүн ардаабыта, Букатын барбыккын сайыһан Сулдуккээр ытаабыта...

Ытаабыта тохтообокко, Бытааннык, уһугаан буолбакка, Арай кырдыбас Бүдүү Айманара бүгүллэһини...

Бүгүллэһини кини сыллылара Биэрэктэригэр чугаһы сатыы.

Күүһүн түмэн быппастара, Иһиллэрэ хаһыта...

Хаһыта — абатыһы дорбооно Ыраах тийэни сүтэрэ, Тохтоон хаалары сордоно Тойон сүрүбүм тэбэрэ.

Тэбэрэ санаалары үтүрүйэн, Холорук будулданын түһэрэн,

Көстөн кэлэрэ илэ Бэйэн, Сибэккилээх Хонуу уонна Сир...

Сир халлааннын силбэһэн Күннээх түүн ардаабыта, Кырамаһа атаара, сайыһан Сулдуккээр ытаабыта...

«Эһэкээн, түөһэйдиг дуу, тугуй,

Дьэ, кэлэн тапталы туйабын?» — Ыйытар миһигиттэн сөхпүт кыыс. Дьиримниир кэрэчээн — дьингээх кыыс.

Таптал баар — олох баар, ол тохтуу Мин дууһам хоһуйан

уурайыа — Түһэһпэр көтөбөн оһорон Ол күндү киһибин сыллыбын.

«Атахпын тэннээммин» дьым аанын Астаран бытааннык тахсарбар, Бу туйаар буор куттаах обоннор

«Бырасты» — диэхтэрэ доһоттоп. Чуумпуран истибит сиэн кыһын

Улахан киһилин көрбүтэ. Билигин оһуолбун одулуур Хараһа хөһоонно суруй диһир.

К. АБРАМОВ.

Телевидение программата

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11

1-я программа Канал ОРТ 06.00 «Доброе утро» 09.00 Новости 09.15 «Девушка по имени Судьба» 10.05 Поле чудес 11.00 Футбольное обозрение 11.35 «Угадай мелодию» 12.00 Новости 15.00 «Мой домашний дракон» Мультс. 15.45 Марафон-15 16.05 Звездный час 16.40 «Гарри — снежный человек» Комедийный сериал 17.05 «До шестнадцати и старше» 17.30 Вокруг света 18.00 Новости (с сурдопереводом) 18.20 «Девушка по имени Судьба» 19.05 Погода 19.10 Час Пик 19.35 «Угадай мелодию» 20.00 Понедельник с Познером Юрий Никулин в программе «Мы» 20.45 «Спокойной ночи, малыши» 21.00

Время 21.40 «Полтергейст-2» 22.35 Анастасия Вертинская в программе «Другие берега» 23.15 Футбольное обозрение 23.50 «Линия кино» Андрей Миронов и Андрей Болтнев в фильме «Мой друг Иван Лапшин» 2-я прогр. Канал «Россия» 08.05 Лукоморье 08.30 Посмотри на себя 08.40 Православный календарь 08.45 «Шекспириада» Мультс. (Россия — Великобритания) 09.15 Сам себе режиссер 09.50 «Санта-Барбара» 10.50 Телемагазин «Квантум» 10.54 Я — хозяин 11.20 «Охотник Последняя схватка» Худ. фильм 12.54 М-ф. 13.10 Кумиры Василь Меркурьев 13.50 Телемагазин

«Квантум» 14.00 Вести 14.20 «Магазин недвижимости» 14.25 Легкая атлетика Чемпионат мира Передача из Афин 16.55 «Ти-маркет» представляет 17.00 Вести 17.15 Ретро-шлягер 17.30 «Бродвей нашей юности» Док. фильм 6-я серия 18.00 Там-там новости 18.10 Лукоморье 18.35 Посмотри на себя 18.45 Представляет «Проект — Арсенал» 19.00 «Санта-Барбара» Телесериял 20.00 Вести Якутск 20.20 «Саха сирэ» (Якутия) Инф. программа 20.35 Реклама 20.45 События и комментарии 22.10 «Аал-луук мас» Уус кыһата 22.40 «Аан дойду аартыктарынан» Канал «Россия» 23.00 Вести

Барбара» 11.05 Телемагазин «Квантум» 11.20 «Анонимные собеседники» 11.50 «Черный принц Аджуба» Худ. фильм 2-я серия 13.00 «Ваше сословие» Якутск 13.25 «Түөлбө» Канал «Россия» 13.55 «Магазин недвижимости» 14.00 Вести 14.20 Ретро-шлягер 14.35 «Эх, дороги» 15.15 «Как много девушек хороших...» 15.55

Телемагазин «Квантум» представляет 16.10 «Бродвей нашей юности» Док. фильм 9-я серия 16.35 Новая Россия Фестиваль региональных программ «Последний гигант» (Тюмень) 17.00 Вести 17.15 Там-там новости 17.25 Лукоморье 17.50 «Посмотри на себя» Якутск 18.00 Фильм — детям 18.30

«Быть или не быть...» Итоги конкурса «Молодая пресса» Канал «Россия» 19.00 «Санта-Барбара» 20.00 Вести Якутск 20.25 «Саха сирэ» (Якутия) Инф. п. 20.40 Реклама 20.50 События и комментарии 22.20 Базар «Лена-ТВ» 22.30 «Быть или не быть...» Итоги конкурса «Молодая пресса» Канал «Россия» 23.00 Вести

ПЯТНИЦА, 15

1-я программа Канал ОРТ 06.00 «Доброе утро» 09.00 Новости 09.15 «Девушка по имени Судьба» 10.10 Моя семья: Брошенная женщина 10.45 Пока все дома 11.20 Домашняя библиотека 11.30 «Играй, гармонь любимая» 12.00, 15.00 Новости 15.20 Герои Киплинга в приключенческом фильме «Ким» 17.25 «50х50» 18.00 Новости (с сурдопереводом) 18.20 «Девушка по имени Судьба» 19.10 Погода 19.15 Человек и закон 19.45 Поле чудес 20.45 «Спокойной ночи, малыши» 21.00 Время 21.40 Последнее предупреждение в детективном сериале «Строго на юг» 17-я серия 22.40 Взгляд 23.25 Ночной кинозал Как взломать Пенситагон в приключенческом

фильме «Военные игры» 01.20 Новости. 2-я прогр. Канал «Россия» 08.00 Время 08.35 Лукоморье 09.00 «Посмотри на себя» 09.10 Православный календарь 09.15 «Ой куда мы залетели» Когда песок взойдет...» Мультс. 09.40 «Аншлаг» представляет 10.15 «Санта-Барбара» 11.05 Телемагазин «Квантум» 11.20 «Люди, деньги, жизнь...» 11.45 «Осеннее солнце» Худ. фильм 13.10 Ретро-шлягер 13.25 Момент истины 13.55 «Магазин недвижимости» 14.00 Вести 14.20 «Саратовской губернии 200 лет» 14.35 «Красная книга» Экологическая экспедиция РТ 14.50 Царская ложа 15.30 Золотая карта России 15.55 «Ти-Маркет»

представляет 16.00 «Бродвей нашей юности» Док. фильм 10-я серия 16.30 «Лешкин луг» Док. фильм 17.00 Вести 17.15 Телемагазин «Квантум» 17.25 Там-там новости 17.35 Лукоморье 18.00 «Посмотри на себя» 18.10 «Люди, деньги, жизнь» 18.40 «Товары — почтой» 18.45 Представляет «Проект — Арсенал» 19.00 «Санта-Барбара» 20.00 Вести Якутск 20.25 «Саха сирэ» (Якутия) Инф. программа 20.40 Реклама 20.50 Коротко и подробно 21.50 «Өркөн» Летний отдых детей 3 часть 22.15 «Геван» Би дялбу эвесел 22.35 Программа «ЭКС» Канал «Россия» 23.00 Вести 23.25 Русский бой Кубок вызова 00.25 «Мисс Москва-97»

СУББОТА, 16

1-я программа Канал ОРТ 08.00 Михаил Пуговкин и Вера Васильева в фильме «Приказано взять живым» 09.25 «Дождь» Мультфильм 09.40 Лотто-миллион 09.45 Домашняя библиотека 10.00 Новости 10.10 Слово пастыря Митрополит Кирилл 10.30 Утренняя почта 11.05 «Каламбур» Юмористический журнал 11.35 Смак 11.55 Возвращение Третьяковки История одного шедевра 12.20 Эльза Леждей и Олег Стриженов в фильме «В мертвой петле» 13.45 Оперный турнир во дворе княгини Шаховской 14.25 Очевидное, невероятное 15.00 Новости 15.15 «Серебряный шар» Теннесси Уильямс Ведущий — В. Вульф 16.00 «Союзмультфильм» представляет... «Сказка о царе Салтане» 17.00 В мире животных 17.35 КВН. ассорти 18.00 Новости (с.с.) 18.20 Песня-97 19.00 Лео-

нид Якубович в телепре «Колесо истории» 19.40 Погода 19.50 Страх съедает душу в детективном сериале «Строго на юг» 18-я с. 20.45 «Спокойной ночи, малыши» 21.00 Вести 21.35 Программа передач 21.45 «Золотая серия» Андрей Миронов в комедии «Человек с бульвара Капуцинов» 23.35 Коллекция первого канала Фильм Ингмара Бергмана «Шепоты и крики».

13.10 Анонимные собеседники 13.40 Двойной портрет 14.05 Бесконечное путешествие 14.35 «Арабела возвращается или Румбурак — король страны сказок» Худ. фильм (Чехия) 3-я и 4-я с. 15.35 «Проект-Арсенал» представляет 15.50 Песня России 16.40 Телескоп 17.20 Чемпионат Европы по водным видам спорта Водное поло Передача из Севильи (Испания) 17.50 Фильм детям Якутск 18.15 «Встречи в Москве» Жанна Добровольская 18.35 Правовой канал 18.55 «Лена-ТВ» Реклама и поздравления Канал «Россия» 19.25 Сам себе режиссер 20.00 «Вести» 20.30 «Отцы и деды» Худ. фильм 21.55 «К-2» представляет: Алексей Герман в программе «Абзац» Часть 1-я 22.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта Трансляция из Севильи.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17

1-я программа Канал ОРТ 08.00 Николай Рыбников в фильме «Им покоряется небо» 09.45 Мультфильмы нашего детства «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 09.55 Спортлото 1000 10.00 Новости 10.15 «Непутевые заметки Дм. Крылова 10.35 Пока все дома 11.10 Утренняя звезда 12.00 «Армейский магазин» 12.25 «Играй гармонь любимая» 12.55 «Сельский час» 13.25 Подводная одаессе команды Кусто» «Ганги Воды скорби» 14.20 Смехопанорама 15.00 Новости (с сурд.) 15.15 Virtuozы из Сан-Франциско «Кронос-кварти» в прогр. «Приглашение к музыке» 15.40 Футбол Чемпионат России 17.25 Клуб путешественников 18.15 М.фейерверк: «Приключения Вуди и его друзей», «Розовая пантера» 19.00 Счаст-

ливый случай 19.50 Погода 20.00 Романтик закона в детективном сериале «Строго на юг» 19-я серия 20.50 Киноафиша 21.00 Время 21.55 Леонид Филатов и Георгий Жженов в остро сюжетном фильме «Экипаж» 00.25 Новости 00.45 Прикл. фильм «Разорванная цепь».

ного форума в Якутске 12.30 «Кыльях» Доллоуэй тойук дуораана» 13.00 «МАИ» (на якутском языке) Канал «Россия» 13.20 Наш сад 13.50 «Репортаж ни о чем» 14.05 «Сад культуры» 14.30 «Арабела возвращается или Румбурак — король страны сказок» Худ. фильм (Чехия) 15.35 Волшебный мир Диснея «Чокнутый» «Аладдин» 16.35 «Довгань-шоу» 17.05 «Все, что смогу, спою...» Памяти А. Миронова 17.50 Л-клуб 18.25 «Аншлаг» 18.55 Старая квартира Год 1953 Часть 1-я 20.00 Вести 20.25 Программа передач 20.30 «Остров Паскали» Худ. фильм (Великобритания) 22.15 Русское лето 23.00 Зеркало 23.55 У Кюши 00.25 Рек-тайм 00.40 «Брюс Ли Человек — легенда» Худ. фильм.

ВТОРНИК, 12

1-я программа Канал ОРТ 06.00 «Доброе утро» 09.00 Новости 09.15 «Девушка по имени Судьба» 10.05 Юрий Никулин в программе В. Познера «Мы» 10.45 «Смехопанорама» Ведущий — Е. Петросян 11.25 Домашняя библиотека 11.35 «Угадай мелодию» 12.00 15.00 Новости 15.20 «Мой домашний дракон» Мультс. 15.45 Кварьете «Веселая кватупания» 15.55 Мультсериал 16.15 Волшебный мир, или Синема 16.40 «Гарри — снежный человек» Комедийный сериал 17.05 «До шестнадцати и старше» 17.30 Вокруг света 18.00 Новости (с сур.) 18.20 «Девушка по имени Судьба» 19.05 Погода 19.10 Час Пик 19.35 «Угадай мелодию» 20.00 Тема 20.45

«Спокойной ночи, малыши» 21.00 Время 21.40 Андрей Миронов и Елена Проклова в комедии «Будьте моим мужем» 23.10 Любовь резидента в док. детективе «Кент и Маргарита» 00.10 «Серебряный шар» Фрэнк Синатра Ведущий — В. Вульф 2-я прогр. Канал «Россия» 08.00 Вести 08.35 Лукоморье 09.00 «Посмотри на себя» 09.10 Православный календарь 09.15 «Античная лирика» «Неслыханная, невиданная» Мультс. 09.45 Кароке по-русски 10.15 «Санта-Барбара» 11.05 Телемагазин «Квантум» 11.20 Пульс 13.55 Магазин недвижимости 14.00 Вести 14.20 Арена для сенсаций 14.46 «К-2» представляет: Марк

Захаров в программе «Фрак нарбда» 15.40 Образ жизни 16.05 «Бродвей нашей юности» Док. фильм 7-я серия 16.35 Телемагазин «Квантум» 16.40 Мультс. 16.50 «Ти-маркет» представляет 17.00 Вести 17.20 Там-там новости 17.55 «Посмотри на себя» 18.15 Пульс 18.40 Товары — почтой 18.45 Представляет «Проект — Арсенал» 19.00 «Санта-Барбара» 20.00 Вести Якутск 20.25 «Саха сирэ» (Якутия) Инф. прогр. 20.40 Реклама 20.50 Коротко и подробно 21.55 Базар «Лена-ТВ» 22.05 Дневник Ассамблеи Северного форума 22.10 «Заними — будущее» 22.30 Перспективы развития алмазного комплекса Канал «Россия» 23.00 Вести

16.30 «Бродвей нашей юности» Док. фильм 8-я серия 17.00 Вести 17.15 Телемагазин «Квантум» 17.25 Там-там новости 17.35 Лукоморье 18.00 «Посмотри на себя» 18.10 Новое «Пятое колесо» 18.40 Товары — почтой 18.45 Представляет «Проект — Арсенал» 19.00 «Санта-Барбара» 20.00 Вести Якутск 20.25 «Саха сирэ» (Якутия) Инф. программа 20.40 Реклама 20.50 Дневник Ассамблеи Северного форума 21.00 «Официальный канал» В студии — зам. Председателя Правительства РС (Я) С. В. Яныгин 21.40 Телефильм Канал «Россия» 22.05 Хамелеон 22.45 Товары — почтой 23.00 Вести 23.25 Телетheater «Возвращение из прошлого» 00.35 Кафе «Обломов» 01.15 Русский бой. Кубок вызова.

СРЕДА, 13

1-я программа Канал ОРТ 06.00 «Доброе утро» 09.00 Новости 09.15 «Девушка по имени Судьба» 10.05 Тема 10.50 «В мире животных» (с сур.) 11.25 Домашняя библиотека 11.35 «Угадай мелодию» 12.00, 15.00 Новости 15.20 «Мой домашний дракон» Мультс. 15.45 Кактус и К 15.55 До-ми-соль 16.15 Зов джунглей 16.40 «Гарри — снежный человек» Комедийный сериал 17.05 «До шестнадцати и старше» 17.30 Вокруг света 18.00 Новости (с сурдопереводом) 18.20 «Девушка по имени Судьба» 19.05 Погода 19.10 Час Пик 19.35 «Угадай мелодию» 20.00 «В поисках утраченного» Фаина Раневская Ведущий — Г. Скороходов 20.45 «Спокойной ночи, малыши» 21.00 Время 21.40 Фаина Раневская в фильме «Подкидыш» 23.00

«Все, что возьму я с собой» Юрий Шевчук и группа «ДДТ» 00.00 «Серебряный шар» Рита Хейворт Ведущий — В. Вульф. 00.40 Новости. 2-я прогр. Канал «Россия» 08.00 Вести 08.35 Лукоморье 09.00 «Посмотри на себя» 09.10 Православный календарь 09.15 «Машенька и медведь», «Ожившие нотки» Мультс. 09.45 Л-клуб 10.15 «Санта-Барбара» 11.05 Телемагазин «Квантум» 11.20 Новое «Пятое колесо» 11.45 «Черный принц Аджуба» Худ. фильм 1-я серия 13.00 Человек на земле 13.25 «В доме две души» 13.55 «Магазин недвижимости» 14.00 Вести 14.20 Ретро-шлягер 14.35 Ноу-хау 14.50 Телескоп 15.30 Парламентарий 15.55 Образ жизни 16.25 «Ти-Маркет» представляет

16.30 «Бродвей нашей юности» Док. фильм 8-я серия 17.00 Вести 17.15 Телемагазин «Квантум» 17.25 Там-там новости 17.35 Лукоморье 18.00 «Посмотри на себя» 18.10 Новое «Пятое колесо» 18.40 Товары — почтой 18.45 Представляет «Проект — Арсенал» 19.00 «Санта-Барбара» 20.00 Вести Якутск 20.25 «Саха сирэ» (Якутия) Инф. программа 20.40 Реклама 20.50 Дневник Ассамблеи Северного форума 21.00 «Официальный канал» В студии — зам. Председателя Правительства РС (Я) С. В. Яныгин 21.40 Телефильм Канал «Россия» 22.05 Хамелеон 22.45 Товары — почтой 23.00 Вести 23.25 Телетheater «Возвращение из прошлого» 00.35 Кафе «Обломов» 01.15 Русский бой. Кубок вызова.

ЧЕТВЕРГ, 14

1-я программа Канал ОРТ 06.00 «Доброе утро» 09.00 Новости 09.15 «Девушка по имени Судьба» 10.05 «В поисках утраченного» Фаина Раневская Ведущий — Г. Скороходов 10.45 «Клуб путешественников» (с сурдопереводом) 11.35 Домашняя библиотека 11.40 Смак 12.00 15.00 Новости 15.20 «Мой домашний дракон» Мультс. 15.45 «Парад — алле» Цир-

ковой фестиваль в Анапе 16.15 Лего-го 16.40 «Гарри — снежный человек» Комедийный сериал 17.05 «До шестнадцати и старше» 17.30 Вокруг света 18.00 Новости (с сурдопереводом) 18.20 «Девушка по имени Судьба» 19.05 Погода 19.10 Час Пик 19.35 Джентельмен-шоу 20.05 Моя семья: Брошенная женщина 20.45 Спасайся, кто может, в комедии

«Фантошци на вторых ролях» 23.40 Магия Мир сверхъестественного 00.10 «Серебряный шар» Николай Хмелев Ведущий — В. Вульф 01.50 Новости. 2-я прогр. Канал «Россия» 08.00 Вести 08.35 Лукоморье 09.00 Посмотри на себя 09.10 Православный календарь 09.15 «Зов предков» Мультс. 09.40 Бесконечное путешествие 10.15 «Санта-

Фанташци на вторых ролях» 23.40 Магия Мир сверхъестественного 00.10 «Серебряный шар» Николай Хмелев Ведущий — В. Вульф 01.50 Новости. 2-я прогр. Канал «Россия» 08.00 Вести 08.35 Лукоморье 09.00 Посмотри на себя 09.10 Православный календарь 09.15 «Зов предков» Мультс. 09.40 Бесконечное путешествие 10.15 «Санта-

Россия чемпионата уонна саҥа сурунаал

От ыйыгар Дьокуускайга «Кыайы 50 сыла» спорт дьарыһыгар нууча аныгы дуобатыгар Россия 1997 сыллаах чемпионата 3 нэдиэлэ устата баран түмүктэннэ. Чемпионка Россия араас регионнарыттан 16 чулуу дуобатчыттар күүстэрин холостулар. Кинилэр ортолоругар аатырбыт гроссмейстер Николай Абациев (Москва), Мурад Атриллов (Челябинский), Олег Дашков (Самара), Иван Токусаров, Александр Азаров (Дьокуускай), международнай маастардар Александр Буров, Михаил Федоров (иккинэ Нижней Новгород), Борис Бронштейн (Электросталь) баалар. Саха сириттэн спорт маастардара Василий Кычкин, Алексей Бурнашев, Станислав Контоев кытынылар.

Күрэхтэһэччилэр бастаан абысты буолан икки бөлүгүн оонньоотулар. Ити икки бөлүктөн бизе бастакы миэстэни ылбыттар финалга киирдилэр. Финалга Саха сириттэн И. Токусаров, В. Кычкин кытынылар. Чемпионат хаамытын «Саха сириттэн» Михаил Слепцов, «Якутия» хаһыакка Николай Саввинов лута синилини сүрдэттэр, радионан уонна телевидениенэн көпсөөтүлэр. Оонно финал түмүгүн кылгастык биллэринэрэбин. Уон финалисттан А. Буров, И. Токусаров, О. Дашков үһүн 12-лии, М. Амриллоев, Н. Абациев 10-уу, Е. Степанов 8, В. Кычкин, Б. Бронштейн, М. Федоров 7-лии, И. Гареев 5 очколаныйлар. Ким кыайылаабын коэффициент быһаарда, Иван Токусаров Олег Дашков сирэй көрсүһүүгүр хоппугунан Россия чемпионунан иккинэн буолла. Иккис миэстэни А. Буров, үсүһү О. Дашков ылла. М. Амриллоев төрдүс, Н. Абациев бэһис, Василий Кычкин ахыс миэстэммит улахан ситини.

Чемпионка республика бары улуустарыттан иккилии кини ыгырыллан дуоһуа көрдүлэр. Намтан спорт маастара федерация председатели солбуулааччы Розалия Егоровалыны сырытыбыт. Быйылгы чемпионат МЖД (Дуобат аан дойдутаабы федерацията) тэриллэбитэ 50 сыла буолуутун кытта довууолласта. Ону тэигэ Россия саҥа «Шашечный мир» сурунаалын бастакы нүмэрэ дьон болгомуун тарта. Бу түгүнэн сибээстэн Дуобат Аан дойдутаабы федерациятын салайааччылары, аатырбыт гроссмейстердар Москваттан Россия федерациятын салайааччылары, сурунаал редакциятын эппиэттээх үлэһиттэрэ, Саха республикатын туһааннаах салайааччылары кэлэн чемпио-

наты үөрүүдэхтик түмүктэһинигэ, «Шашечный мир» сурунаал бастакы нүмэрин презентациятыгар, Аан дойдутаабы федерацията 50 сыла туолуутугар кытынылар.

Чемпионат бүтэник турдарын сүүһүнэн ыалдыааччылар көрдүлэр. Тохтобул кэнниттэн ФМЖД бастакы вице-президентэ, Россия дуобакка федерациятын президентэ В.И. Птицын кылгас киирин тылын «Шашечный мир» сурунаал презентациятын сабалаата. Бу үөрүүдэх церемонияга дуобат Аан дойдутаабы федерациятын президентэ господин Валтер Ван-Беек (Голландия), бастакы вице-президент господин Гостано Мазилли (Италия), сурунаал кылаабынай редактора Евграф Зубов (Москва), гроссмейстер, Советской Союз түөрт төгүллээх чемпио-на Виталий Габриелян (Белоруссия), сурунаал үмүдэттэ, «Рейтинг-Плюс» фирма директора, Россия дуобакка федерациятын толоро (исполнительный) директора И.М. Андросов, сурунаал эппиэттир секретаря Н.Б. Лошаков (Москва), чемпионат кыттылаахтары, улуустартан ыгырыллыахтар сурунаал үрдүктүк сыаналаагылар. Хайдах, теһе ороскуотунан редакция уонна тэрийэччилэр бастакы нүмэри таһаарыттарын көпсөөтүлэр, элбэх киһи баба санааларын элбэтэр.

Бары, Советской Союз үрэллээбиттэн Ригага тахсар, кинигэ биһирэбилэ ылбыт «Шашки» сурунаал бизе сыла устата тахсыбата улахан хоромнууаарын, Россияга бу сурунаал тахсытын улахан ситини быһытынан бэлэттээтилэр. Сурунаал сүһүбэр туруутугар кыалларын көмөлөһөргө, кинигик пропагандалаан сурутааччылар ахсааннарын элбэттигэ активнайдык кыттарга бэлэмнэрин биллэрдилэр.

Сарсыгытыгар «Рейтинг-Плюс» фирма биһирэбилэ үс мунуутэлэх түргэн оонньоуга блиц-турнир ытылына. Оонно 52 дуобатчы кытына. Челябинский гроссмейстера Мурадullo Амриллоев (омутунан узбек) кыайылаах табыста. Иккис миэстэни гроссмейстер Виталий Габриелян (Белоруссия), үсүһү международнай маастар Михаил Федоров (Нижней Новгород) ыллылар. Гроссмейстер Александр Азаров төрдүс бириэстэх миэстэ тигистэ. Кинэ Дуобат Аан дойдутаабы федерациятын 50 сылын бэлэтиир уонна Россия чемпионатын үөрүүдэхтик сабар дьоро кинэ буолла. Ылдыгытар, чемпионат кыттылаахтарынан Саха республикатын права-

тельствотын председателэ Валентин Федоров эбэрдэлэтэ. Россия чемпионугар И. Токусаровка, иккис призер А. Буровка, үһүс призер О. Дашковка медаллар, өйдөбүннүк бэлэхтэр туттарылынылар.

Биһир бэйэм чемпионат тэрээһинин астынным, «Шашечный мир» сурунаал презентациятыгар сылдан, дьон тылын-өһүн истэн, сурунаалы илиибэр тутан, арыһан ааһан дуобат сайдытыгар кэскиллээх дьыала сабаламмытын уонна адыс сотору биһирээн кинигик тарбаныгар, сүһүбэр турарыгар улахан эрэллээх хаалдым. Биһиги улуустуугар бу сурунаалга элбэх киһи суруттарыгар көмөлөһөр сылынан, кылгастык бастакы нүмэргэ туох бэчээттэммитин суруйарга быһаарынным.

«ШАШЕЧНЫЙ МИР» СУРУНААЛ

Урут дуобаты таптааччылар бары даһаны Ригага тахсар «Шашки» сурунаалы суруттаран ааһарбыт, туһанарбыт. Сурунаал тахсыбата бизе сыл буолла, сухтаатыбыт. Россия дуобакка федерациятын көбүлээһининэн «Шашечный мир» сурунаал бастакы нүмэрэ бэчээттэн тахсытын дуобатчыттар үөрүүнэн көрүстүлэр. Сурунаал үмүдэттэ Саха сирин «Рейтинг-Плюс» фирмата (директор И.М. Андросов). Москвага бэчээттэммит, тираһа 3000 экземпляр, сыаната договорнай. Редактор эбээһинэни толорооччу Е. Зубов, эппиэттир секретарь Н. Лошаков, техническэй редактор А. Гарин. Кээмэйини урукку «Шашки» сурунаалаар арыһ улахан. Сурунаал 1997 сыл бэс ыйын 11 күнүгэр Российской Федерация бэчээткэ государственной комитетынан регистрацияламмыт.

Бастакы нүмэр Россия дуобакка федерациятын президентэ В.И. Птицын интервьютунан сабаламмыт. Иккис страницала сурунаал үмүдэттэ И.М. Андросов туһунан ыстатыйа, сурунаал редакциятын аадырыһа, сурунаалла сурутуу бэрээдэгэ, сурунаал сыаната, ханна, хайдах суруттарынын ыйылыбыт. Суруттарыгар көмөлөһө буоллун дин аадырыстарын бизирэбин.

Бастакытын, всю корреспонденцию следует посылать по адресу ответственного секретаря журнала Лошакова Николая Борисовича: 107082, Москва ул. Б. Почтовая, д. 18/20, корп. 18, кв. 12.

Иккиннин, Деньги за журнал следует отправлять на расчетный счет ООО «Рейтинг-Плюс».

ИНН 1435077530, КБСР «Якутия», г. Якутск, т/с 700467987, БИК 049805703, кор/с. 700161503 677000 г. Якутск, ул. Толстого, 20.

Копию квитанции об оплате подписки за какой-либо период времени следует посылать по адресу Лошакова Н.Б.

Усуһунэн, Расценки на журнал «Шашечный мир» на 1997 год:

Стоимость одного номера 15000 рублей с учетом пересылки.

Стоимость подписки на квартал (3 номера с учетом пересылки) 45000 рублей.

Стоимость подписки на полгода (6 номеров с учетом пересылки) 90000 руб. При подписке больше чем на 5 журналов стоимость номера уменьшается в соответствии со следующей таблицей:

От 5 до 10 журналов один номер 14500 рублей
От 10 до 20 « 14000 руб.
От 20 до 30 « 13500 руб.
От 30 до 50 « 13000 руб.
От 50 и более « 12000 руб.

Бу страницала сурутуу конкурса биллэриллибит. Ким таба суоттабыт кыайылаабын аабыллар, сэрбиэй быһытынан 5 киһи 1998 сылга сурунаалы босхо ылаллар. Ол позицияны нэһиликтэрдээби федерацияларгыттан билсэххитин сөп.

Сурунаал үһүс страницаларыттан сабалаан 1996. 1997 сыллааха 64 уонна 100 харахтаах дуобакка Аан дойдуга, Россияга ытыллыбыт чемпионаттар сырдытыллыбыттар. 1997 сылыам ыйыгар Минскэйгэ ытыллыбыт Г. Колесов—А. Пляккин матчтара балачча миэстэни ылбыт.

Композиция отделыгар этюдтар, задачалар бэчээттэммиттэр. Россия күүстээх дуобатчыттарын рейтингин биллэринэрбиттэр. Кээтэхэн суруйсан күрэхтэһэччилэргэ көмөлөһө матырыйааллар үгүстэр. 100 харахтаах дуобакка элбэх миэстэ бериллибит.

Дьокуускайга спорт дьарыһыгар биһирди сурунаалы 15000 солкуобайга атыылаабыттарыгар улахан уочарат буолбута, сүүһүнэн сурунаалы хамаатык атыыласпыттара. Быйыл, бастаан утаа 5-6-10 буолан кыттыһан да суруттарыахха сөп. Биһир киллэ эт, хордуоппуй, хаппыста сыаналарыгар тэигэн көрдөххө сурунаал сыаната сөбүгэр. Активнайдык суруттарыгытыгар ыгырабын.

В. ЕРЕМЕЕВ,
федерация эппиэттир секретаря.

Хамаатта орто оскуолатын 4 «а» кылааһын оболоро, төрөппүттэрэ, учууталлара Зоя Семёновнаба, Радикка уонна кини эдьиндэригэр, убайдарыгар аҕалара **КРИВОШАПКИН** Юрий Дмитриевич олохтон хомолтолоохтук барбытыгар дириг кутурбаммытын тизрэдэбит. 4 «а» кыл. коллектива, төрөппүттэрэ.

Күндүтүк саныыр, убаастыыр доборбут **КРИВОШАПКИН** Юрий Дмитриевич хомолтолоохтук өлбүтүнэн аҕатыгар, кэргэнигэр, оболоругар, чугас дьонугар дириг кутурбаммытын биллэрэбит.

Күндү аҕабыт, эһэбит **ЗАМЯТИН** Иннокентий Ананьевич хомолтолоохтук өлбүтүнэн бары аймахтарыгар, чугас дьоммутугар дириг кутурбаммытын тизрэдэбит. Кэргэнэ, оболоро, күтүөтэ, сиэннэрэ.

Киниипитигэр, сиэннэригэр уонна күтүөппүтүгэр таптыыр аҕалара, эһэлэрэ **ЗАМЯТИН** Иннокентий Ананьевич хомолтолоохтук өлбүтүнэн дириг кутурбаммытын тизрэдэбит. Ийэтэ, эдьиндэрэ, балта, быраата.

Хамаатта бааһынайдарын холбоһуга «Быһытаах» бааһынай хаһаайстыбатын үлэһиттэрэ **КРИВОШАПКИН** Юрий Дмитриевич, **ИНДЕЕВ** Иван Афанасьевич, **ЗАМЯТИН** Иннокентий Ананьевич хомолтолоохтук өлбүтүнэн төрөппүттэригэр, кэргэттэригэр, оболоругар, аймахтарыгар дириг кутурбаммын тизрэдэр.

Күндү аҕабыт, эһэбит, хос эһэбит, аҕа дойдусэриитин активнай кыттылааба **СИВЦЕВ** Семен Иннокентьевич күн сириттэн ыарахан ыарыттан барытын бары аймахтарыгар, табаарыстарыгар, доборторугар дириг кутурбаммын инитинэрэбит. Кыһыа, сиэннэрэ, кийиттэрэ, хос сиэннэрэ.

Улуус ветераннарын Сэбиэтэ, социальная харалта управлениета Аппааны олохтооҕо, Аҕа дойдусэриитин активнай кыттылааба **СИВЦЕВ** Семен Иннокентьевич өлбүтүнэн бокуоньук аймахтарыгар, оболоругар, сиэннэригэр дириг кутурбаммын тизрэдэр.

«Үүнэр» КП коллектива **ИНДЕЕВ** Иван Афанасьевич соһумардык өлбүтүгэр кэргэнигэр Индеева Надежда Владимировнаба, аҕатыгар Замятин Василий Васильевичка, ийэтигэр Индеева Варвара Николаевнаба, оболоругар, аймахтарыгар дириг кутурбаммын биллэрэр.

Хамаатта нэһилиэгин олохтоох дьаһалтата **ИНДЕЕВ** Иван Афанасьевич соһумардык өлбүтүнэн аҕатыгар, ийэтигэр, кэргэнигэр, оболоругар, аймахтарыгар дириг кутурбаммын тизрэдэр.

Биһиргэ үөрэммит доборбутугар, үөрөппит оболор Индеева Ритаба тапталлаах аҕата **ИНДЕЕВ** Иван Афанасьевич соһумардык өлбүтүнэн дириг кутурбаммытын биллэрэбит. Биһиргэ үөрэммит доборторо, кыл. салайааччыта.

Намское отделение федерального казначейства выражает глубокое соболезнование своему работнику — казначею Колмогоровой Марии Дмитриевне по поводу смерти горячо любимого отца **КОЛМОГорова** Дмитрия Николаевича.

РКЦ коллектива кини начальнига Антонова Ирина Никитичнаба убаһа **ИЛЛАРИОНОВ** Афанасий Петрович соһумардык өлбүтүнэн дириг кутурбаммын тизрэдэр.

Таптыыр ийэбит, эһэбит, кэргэним **БАРАХОВА** Розалия Михайловна атырдык ыйын 5 күнүгэр уһун ыарахан ыарыттан күн сириттэн сүппүтүн туһунан улаханник кутуртуйан туран бары аймахтарыгар, табаарыстарыгар уонна биллэр дьонноругар биллэрэбит. Кэргэнэ, оболоро, сиэннэрэ.

Нам селотун дьаһалтата Хамааттатаабы АЗС директоругар Мальцев И. В. таптыыр кэргэнэ **БАРАХОВА** Розалия Михайловна уһун ыарахан ыарыттан ыалдыан өлбүтүнэн дириг кутурбаммын тизрэдэр.

Хамаатта бааһынайдарын холбоһуга **БАРАХОВА** Розалия Михайловна уһун ыарахан ыарыттан өлбүтүнэн кэргэнигэр Мальцев Илья Васильевичка, оболоругар, аймахтарыгар дириг кутурбаммын тизрэдэр.

Хамаатта нэһилиэгин олохтоох дьаһалтата **БАРАХОВА** Розалия Михайловна уһун ыарахан ыарыттан өлбүтүнэн кэргэнигэр Мальцев Илья Васильевичка, оболоругар, сиэннэригэр, аймахтарыгар дириг кутурбаммын тизрэдэр.

Таптыыр бырааппытыгар Мальцев Илья Васильевичка кэргэнэ **БАРАХОВА** Розалия Михайловна уһун ыарахан ыарыттан өлбүтүнэн дириг кутурбаммын биллэрэбит. Эдьиндэригэр Мальцева Е. В., Москвитина К. Т.

Таайбыт И. В. Мальцева таптыыр кэргэнэ, оболоругар күндү ийэлэрэ **БАРАХОВА** Розалия Михайловна өлбүтүгэр дириг кутурбаммын тизрэдэбит. Марковтар, Мухиннар, Находкиннар, Васильевтар.

Намнаабы алмаһы кырылыыр завод административта завод огранцига Мальцев Сергей Ильичка таптыыр күндү ийэтэ **БАРАХОВА** Розалия Михайловна уһун ыарахан ыарыттан өлбүтүгэр дириг кутурбаммын тизрэдэр.

Реклама • Биллэриилэр • Реклама

— 6 августа по маршруту Намцы—1 Хомустах утерян мешок с вещами (2 палатки, одеяло). Нашедшего прошу вернуть за вознаграждение по адресу с. Намцы ул. Эверстова, 17 тел.: 21-481.

Продается 2-х комнатная квартира с газом, центральное отопление. Цена договорная. Тел.: 21-626.

1983 сыллаахха Нам орто оскуолатынан Румянцева Марианна Иннокентьевна аатыгар бериллибит ситиэхотуу аттестата сүппүтүнэн дьингэ суобунан аабыллар.

Редактор оннугар **И. Е. СИВЦЕВ.**

ОТДЕЛЛАР информация, сурук; төрүт культура — 21496, иллюстрация уонна реклама (секретариат) — 21640, Бухгалтерия — 21141. «Нам» телерадиостудия — 21632.

Сурукка ааккытын-суолугутун, үлэбитин, дьинэбит аадырыһын чуолкай ыйыг. Автор өтөрө мэлдьи хаһыат санаатынын биһир буолуохтаах дьин буолбат.

Күндү кэргэним, ийэбит, эһэбит **АФАНАСЬЕВА** Мария Яковлевна б. дь. атырдык ыйын 7 күнүгэр ыарахан ыарыттан өлбүтүнэн дириг кутурбаммын инитинэрэбит. Кэргэнэ, оболоро, кийиттэрэ, сиэннэрэ.

Күндү эдьинийбит **АФАНАСЬЕВА** Мария Яковлевна өлбүтүгэр кэргэнигэр, оболоругар, чугас дьонугар дириг кутурбаммын тизрэдэбит. Намтан Эверстовтар, Винокоровтар, Уэдэйтэн Эверстовтар.

«Энсиэли»— Нам улуунун хаһыата; 678040, Саха Республиката, Нам с., Октябрьскай ул. 1. Учредителлэр: Нам улуунун дьаһалтата, «Сахаполиграфиздат» национальная компания. С. Р. бэчээт уонна маассабай информация көгүлүн көмүскүүр региональной инспекциятыннан регистрацияламмыт № Я 0085.

Нам улуунун типографията: 678040, Нам с., Ленскэй ул., 85. Формата А3. Кээмэйэ 1,0 бэч. лис. Нэдиэлэҕэ үстэ тахсар. Индексэ 54889 Тираһа 1560. Бэчээттэннэ 08.08.97 с. Сакааһын №-рэ 85.

«Үүнэр» КП коллектива **ИНДЕЕВ** Иван Афанасьевич соһумардык өлбүтүгэр кэргэнигэр Индеева Надежда Владимировнаба, аҕатыгар Замятин Василий Васильевичка, ийэтигэр Индеева Варвара Николаевнаба, оболоругар, аймахтарыгар дириг кутурбаммын биллэрэр.

Хамаатта нэһилиэгин олохтоох дьаһалтата **ИНДЕЕВ** Иван Афанасьевич соһумардык өлбүтүнэн аҕатыгар, ийэтигэр, кэргэнигэр, оболоругар, аймахтарыгар дириг кутурбаммын тизрэдэр.